






AM



PM





## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 05 02 2021



Coches fèbles persistentes



1900m



Esguitlament de nhèu



2400m

**PM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 05 02 2021



Coches fèbles persistentes



1900m



Nhèu umida



2400m

Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà ath long deth dia. Es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions per dejós des 1900 m aproximativament e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessús des 1900 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 1900 e es 2300 m aproximativament, es endrets perilhos son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès preges e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiéncia e prudència.

Sustot apròp des soms se formaràn plaques de vent a viatges inestables.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Es condicions de temps primauerau causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot en còtes baishes e mejanas, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 1900 e es 2300 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat



confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà ath long deth dia.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 05 02 2021



Nhèu ventada



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Nhèu umida



2400m

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. En cors dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se especiaument damb subrecargas fòrtes. Precaucion en totes es orientacions per dessús des 1900 m approximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent mès recentes son en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Aguestes pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu umida. Ath delà i a un perilh de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères. Es lauegi pòden arténher mides granes de manera isolada.

Son arrecomanables atencion e prudéncia.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessús des 1900 m approximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst , s'an format plaques de vent addicionaus. Especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanas: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

## Tendéncia

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi sequi. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida demorarà invariable.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diudres 05 02 2021



Coches febles  
persistentes



1900m



Nhèu umida



2400m

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion. En cors dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessús des 1900 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent mès recentes son en quauqui casi favorables ath desencadenament.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi de nhèu umida. Sustot enes pales soleienques. Ath delà i a un perilh de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères. Es lauegi pòden arténher mides fòrça granes.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Aço s'aplique especiaument per dessús des 1900 m aproximativament.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita d'ager son en part encara inestables. Especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst e en zònes de nauta montanha.

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.


Es condicions de temps primauerau causaràn per dejós des 2400 m aproximativament ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanas: Eth mantèth de nhèu ei umit, damp ua crosta de regèu non portanta en superfícia.

## Tendéncia

Es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: aument deth perilh de lauegi  
en Diudres 05 02 2021



Coches febles  
persistentes



1900m



Nhèu umida



2400m

En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana. Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà leugèrament ath long deth dia. Es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions per dejós des 1900 m aproximativament e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessús des 1900 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 1900 e es 2300 m aproximativament, es endrets perilhos son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiéncia e prudència.

Sustot apròp des soms se formaràn plaques de vent a viatges inestables.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Es condicions de temps primauerau causaràn ua progressiuam umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativamente.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 1900 e es 2300 m aproximativamente en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà ath long deth dia.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 05 02 2021



Nhèu ventada



Nhèu umida



Nhèu umida



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. En cors dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst , en cors dera jornada , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Sustot enes pales orientades a èst, nòrd e sud-èst per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Tanben, de manera isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha principaument per subrecargas fòrtes.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu umida, tanben fòrça grani. Ath delà i a un perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida. Tanben enes pales ombrères.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessús des 1900 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst , s'an format plaques de vent addicionaus. Especialment en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

## Tendéncia

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi sequi. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diendres 05 02 2021



Coches fèbles  
persistentes



1900m



Nhèu umida



2400m

Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida ath long deth dia aumens de mida petita.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida, mès majoritariament petiti. Precaucion sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Sustot per dessús des 1900 m aproximativament, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument per dessús des 1900 m aproximativament. Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes mejanes. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en còtes baishes.

### Tendéncia

Aument deth perilh de lauegi umits e fòrça umits.